

Keletso ya ga Maano e fetoga nnete

Setswana

kgato

4



Molteno



Ulwazi
Lwethu



Keletso ya ga Maano e fetoga nnete

Setswana

Kgato: 4

ISBN: 978-1-77981-361-9

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Molteno

Moranolodi: Jeanny Matlhare

Motshwantshi: Marleen Visser

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.





Keletso ya ga Maano e fetoga nnete




Molteno



Maano o tsamaya ka dinao go ya le go boa kwa sekolong.



Ke leeto le le telele go ya sekolong. Maano o eletsa ekete a ka nna le baesekele.





Moso mongwe le mongwe, o feta kwa lefelong la boikhotso ko a fitlhang a ikatisa ka moswinki le sereledi mme a akanye.

“Ekete nka tshameka fa motshegare otlhe.



A tsamaya go fitlha kwa lebentleleng la borotho, a fitlhe a eme fa lefenstereng.

Ke eletsa ekete nka ja dikuku tsohle,” a akanya.





A tsamaya go fitlha kwa lebentleleng la ditlhako. Foo a eme go leba ka lefenstere. “Ke eletsa ekete ditlhako tse di mmala o selaole e kabe e le tsa me,” a tswelela go akanya.



A tsamaye go fitlha kwa lebentleleng la mmino. Foo a eme fa lefenstereng a akanye “ke eletsa ekete nka tshameka ditoromo tsele.”





Kwa bofelong, Maano o ema kwa lebentleleng la ditshamekisi. Fa lefenstereng, a bona baesekele e ntle e e serolwana.

“Ijoo ke rata baesekele ele! Ke eletsa ekete nka nna le yona gore ke kgone go ya sekolong.” A hemela kwa godimo.

“Ke keletso ya me e kgolo”.



Tsatsi le le latelang fa a le mo tseleng go ya gae, Maano a leba mo lefenstereng la lebentlele la ditshamekisi. A fitlhela baesekele e e seroloana e serolwana.” Ke ipotsa gore ke mang yo o lesego, a akanya a hutsafetse” .





Maano a tsamaya go feta mabentlele otlhe
a sulafetse. A se eme le kwa lefelong la go
ikhutsa.



Fa a tsena kwa gae, o ne a lapile. A fitlhela mmagwe a mo letile. “Maano bona!” ga rialo mmagwe, “bona gore ke go reketse eng.” Ke baesekele e e serolwana!





Keletso ya ga Maano ya fetoga nnete.
Jaanong o palama baesekele ya gagwe go
ya sekolong. Ga a eme gope!



**Ulwazi
Lwethu**

Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tswetsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa matlhajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molatlatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatlheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo



ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974


**Room
to
Read**™


NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide 
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

